



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA U THOMA (P1)

LUHUHI/THAFAMUHWE 2014

MARAGA: 80

TSHIFHINGA: awara 2

Bammbiri ili li na masiatari a 13.

NDAELA NA MAFHUNGOTHANGELI

1. Bammbiri ili li na KHETHEKANYO THARU:

KHETHEKANYO YA A:	Tholokanyondivho	(30)
KHETHEKANYO YA B:	Manweledzo/Samari	(10)
KHETHEKANYO YA C:	Luambo	(40)
2. Vhalani ndaela DZOTHE nga vhuronwane.
3. Fhindulani mbudziso DZOTHE kha hedzi khethekanyo.
4. Thomani khethekanyo INWE na INWE kha siatari LISWA.
5. Hune khethekanyo INWE na INWE ya fhelela hone ni talele.
6. Nomborani phindulo dzañu zwi tshi anana na kunomborelw kwa mbudziso.
7. Ni tshi fhedza u fhindula mbudziso, ni pfuke mutala ni kone u ya kha i tevhelaho.
8. Nwalani zwi no vhalea, nahone nga vhudele.
9. Ni dzhiele nzhele zwiga zwa u vhala, mupeleto, tswayo na khethekanyo ya maipfi.

KHETHEKANYO YA A: THOLOKANYONDIVHO**MBUDZISO 1****TSHIBVELEDZWA TSHA 1: PHUROSA**

Vhalani mafhungo a tevhelaho uri ni do kona u fhindula mbudziso dzo disendekaho khao.

MATHINA ZWI A KONADZEA

Mudini wa Vho-Mahwenya ho vha ho dzulwa zwavhuđi hu na mulalo. Muča wa vhathu vhaňa, mukalaha Vho-Mahwenya, mukegulu na vhana vhavhili. Mulalo uyu a u ngo ya thambo zwi songo pfuvhiswa nga mpfu dza tshivutshela, dze dza sia avha vhana vho tou tuťu sa zwiivhamuronzhe. Tshe vha sala natsho ndi tsimu ya vhabebi vhavho ye ya vha i sa khou limiwa.

Nwaha u tevhelaho avha vhana vha si tsha divha hune vha do wana hone thuso vhunga vho vha vhe yunivesithi. Hone vho edzisa na u dzhia vhusheleni he vhabebi vha sia vha dibadelela afho yunivesithi ine vha dzhena khayo, zwe da zwa kondja vhukati. Hezwi zwe the zwe ita uri vha litshe tshikolo nga nthani ha hone vhushai ho vha welaho vha songo humbula. Vhe afha hayani vho vha vha tshi vuwa vha sedzana, phindulo ye ndi bva vhubvo.

Muniwe musi vhe heneffa hayani vha tshi khou endela u thetshelesa Phalaphala FM, mbekanyamushumo ya Vhulimi, vha pfa hu tshi ambiwa nga thuso ine muthu a nga i wana arali a na mavu ane a nga a bveledza. Duvha li tevhelaho vho mbo di tou bu! Vhe vhusiku sala nduni vha livha ha vhalimisi u ya u vhudzisesa nga zwe vha pfa radioni. Vho vha na mashudu vha wana muthu we a vha a tshi kona u talutshedza mafhungo awe. Vho humela hayani havho vho fushea vhukuma.

Duvha li tevhelaho vho ya vha dalela vhaofisiri vha no thusa vhathu nga mafhungo a u ola pulane dza mabindu. Henengei ndi he vha talutshedza nzulele yavho vha dovha vha ita khumbelo ya u nwalelwya iyo pulane ya u bindudza tsimu ya munę wavho. Enevho ho ngo vha na vhunwa o mbo di vha thusa. Hone o tou toda fhedzi ya mabammbiri.

Nga murahu ha miwedzi musi vho rumela khumbelo yavho, phindulo yo mbo di vhuya na zwivhuya. Avha vhat̄hannga vha vho wana thuso ya u rengelwa mat̄eretere mavhili, zwishumiswa zwa mađi a u sheledza afho tsimuni, mbeu na manyoro khathihi na tshelede ya u holela avho vhanne vha do vha thusa afho tsimuni. Vho fhedza vho iswa na kholidzhini u pfumbudzwa mashumele a afho tsimuni.

Musi vha tshi khou pfumbudzwa, vha u bwa madi vho vha vha tshi khou ita mushumo wavho ngeno vha u lugisela tsimu vha tshi khou bvisa daka lothe li re tsimuni. Mathannge o diswa na phaiphi dza thoma u tumiwa vhunga madi a songo lenga u wanala. Vhathu vhane vha do thusa na vhone vho mbo di tholiwa vha pfumbudzwa nga vhalimisi.

Miñwedzi i si mingana murumba wa vha u a t̄ambela tshanda. Nangoho vhana vha Vho-Mahwenya vho shuma vho shuma vha sa tungunudzi. Zwibveledzwa zwa thoma u vhonala zwi tshi khou aluwa zwavhudi. Vhalimisi na vha muvhuso vha vha thusa nga u vha todela maraga une vha do vhambadzela zwibveledzwa zwavho.

Vha mimakete vha mashangodavha vho da vha vhona izwo zwibveledzwa, vha vhona zwi tshi fusha mañ avho. Vho fhedza vho ita mulanga na avha vhat̄hannga wa u vhambadzelana izwo zwibveledzwa. Nangoho vha thoma uyo mushumo. Zwibveledzwa zwavho zwa da zwi tshi hwalwa nga magoloi o teaho uyo mushumo.

Vhalimisi vha tshi vhona mafulufulu a avho vhat̄hannga vha vho thoma komiti ya vhalimi. Avha vhat̄hannga vho vha vhone vho i rangaho phanda. Vho vha vha tshi shuma na u tutuwedza vhañwe vhathu vhane vha khou tama zwa vhulimi. Nga nthani ha uyu mushumo zwo ita uri ili shango la havho li vhe li vhaliwaho kha mashango ane a khou bveledza zwiliñwa zwo fhambanaho.

Nangoho vhudiimisi na vhudifhinduleli ho thusa avha vhat̄hannga. Vho no fhata na midi yavho yavhuñ. Vhusiwana he ha vha vhu tshi khou vha dela ho tuwa ho shona. Zwa tshikolo na zwone vho eletshedzana u zwi isa phanda naho vha tshi do tou guda vha henefha mushumoni wavho, vha ya nga u nwala mulingo.

- 1.1 Ndi mini tshe tsha thafhisa dakalo le la vha li hone mudini wa Vho-Mahwenya? (1)
- 1.2 Ndi mini tsho kundisaho vhana vha Vho-Mahwenya u isa pfunzo dzavho phanda? (1)
- 1.3 Bulani zwiñwe zwa zwithu ZWIVHILI zwe avha vhana vha thuswa ngazwo hu u itela u shuma tsimuni. (2)
- 1.4 Ndi mini tsho itisaho uri avha vhana vha delwe nga muhumbulo wa u ya u toda thuso kha vhalimisi? (2)
- 1.5 Talutshedzani thuso ye avha vhana vha i wana kha vhaofisiri hu itela u wana ndambedzo ya u shuma tsimuni. Bulani ZWIVHILI. (2)
- 1.6 Talutshedzani muhumbulo muhulwane wa muñwali kha aya mafhungoni. (2)

1.7 Nangani phindulo MBILI dzi sa anani na mafhungo aya e na vhala:

- A Vhatukana avha vho lohelwa nga khotsi fhedzi.
- B Zwiliwa zwa avha vhatukana zwe vha zwi tshi regiselwa na nn̄da ha Afrika Tshipembe.
- C Thuso ye avha vhatukana vha i wana a i ngo kona zwe vha vha vha tshi khou todou bveledza.
- D Vhatukana avha vho ya vha gudiswa zwa vhulimi.
- E Mushumo we vha vha vha tshi khou ita wo disa mvelaphanda shangoni la havho.

(2)

1.8 Fhindulani mbudziso i tevhelaho nga u ri ***Ndi zwone*** kana ***A si zwone***, ni dovhe ni tikedze.

Vhana vha Vho-Mahwenya vho vha vha si na vhutshivha.

(2)

1.9 Talutshedzani uri ndi ufhio muhumbulo mafhungoni aya une wa diswa nga lifurase lo talelwaho.

(2)

1.10 Zwe avha vhatukana vha ita ni vhona zwi tshi konadzea? Tikedzani.

(2)

1.11 Ambani vhupfiwa hanu zwi tshi elana na u litsha tshikolo ha avha vhatukana.

(2)

TSHIBVELEDZWA TSHA 2: TSHIFANYISO

Talelani tshifanyiso uri ni do kona u fhindula mbudziso dzi no tevhela.



- 1.12 Itshi tshifanyiso tshi khou sumbedza ho bvelela mini? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 1.13 Ni vhona hu mini tsho vhangaho zwe zwa bvelela kha itshi tshifanyiso? (2)
- 1.14 Ni nga amba mini nga mbonalo ya mureili? Tandavhudzani. (2)
- 1.15 Talutshedzani uri ndi ufhio mulandu une wa tea u hwedzwa mureili. Tikedzani. (2)
- 1.16 Ndi zwifhio zwi sa pfectesei kha itshi tshifanyiso? (2)

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 30

KHETHEKANYO YA B: MANWELEDZO/SAMARI**MBUDZISO 2**

Vha gurann̄da ya Ndeme vho ni nea tshikhala tsha u nwala athikhilī nga ha tsireledzo ine ya tea u wanala mahayani.

Vhalani mafhuno (TSHIBVELEDZWA 3) a tevhelaho afho fhasi ni kone u nwala mihibulo mihibulo ine na do i shumisa kha u nwala athikhilī ya gurann̄da nga ha tsireledzo ya mahayani.

NDAELA

1. Nwalani mbuno dza SUMBE dzi kha mafhuno a pfalaho nga ha tsireledzo ya mahayani. Tshivhalo tsha maipfi TSHI SONGO PADA 70.
2. Nomborani mbuno dzañu u bva kha 1 u ya kha 7.
3. Ni tshi nwala fhungo lithihi kha li vhe na mbuno NTHIHI.
4. Shumisani maipfi ANU.
5. Nwalani tshivhalo tsha maipfi e na a shumisa zwitangeni magumoni a samari (manwedzo) yanu.

TSHIBVELEDZWA TSHA 3
NDILA DZINE DZA NGA SHUMISWA URI MUÐINI HU VHE NA TSIRELEDZO.

Ri khou tshila kha tshifhinga tshine vhugevhenga ho diñeia maanda. Mudi muñwe na muñwe u tea u vha na tsireledzo yo teaho. Hu tea u vha na vhushaka havhuđi vhukati ha mirađo ya muña wonoyo. Vhushaka havhuđi vhu khwađthisa fulufhelo kha muñwe na muñwe wa murado wa muña wonoyo.

Muđini hu tea u fhatiwa luhura lune lwa ita uri na mbava i tshi lu vhona i pfe i na gonobva la u da u tswa. Lu tea u vha na fhethu huthihi ha u dzhena ngaho hu u itela uri mbava i tshi dzhena vhahura vha i vhone vha kone u phalala.

Thundu dzi songo sokou vhewa fhethu hune dza nga kunga mafobvu. Kha dzi vhewe fhethu ho dzumbamaho hune mafobvu a si kone u dzi vhona.

Vhana vha songo sokou ñowelana na u ñibađekanya na vhatu vha no silinga. U ñidowedza na vhatu vha no silinga wa vhuja navho hayani zwi itisa uri vha vhone urí zwithu two dzulisa hani vha koneha u da u zwi tswa.

Kha hu tolwe uri magethe o valiwa na mavhone o fungiwa, musi vhatu vha sa athu u edela. Izwi zwi thusa kha u thivhela vhugevhenga.

Muzika kha u lidzwe nga ngona lune zwa si kunge na vhaftiri vha gondo. U lidzela radio n̄tha zwi kunga mafobvu vha da vha tswa zwi re ngomu n̄duni.

Muṭa u tea u vhona uri afha muḍini wavho ho dzheniswa działamu hu u itela u khwathisa tsireledzo. Mafo bv ha nga koni u dzhena ngauri a tshi kwasha alamu i do lila.

Ra ita hezwi zwothe ri do vha ro lapula.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B:

10

KHETHEKANYO YA C: LUAMBO**MBUDZISO 3****TSHIBVELEDZWA TSHA 4: KHUNGEDZELO**

Talelani khungedzelo uri ni do kona u fhindula mbudziso dzi no tevhela.

MVELEDZANDIVHO

'HAYA HA NDIVHO'

VHA A TODA MUSHUMO WAVHUDI?
 KHA VHA SWIKE FHANO!!
 HA VHOMAKONE KHA U FUNZA KHOMPHYUTHA



Ri thusa na nga u todela mishumo. Ri tanganedza vhatu vhothe khathihi na vho no shuma.

Mutengo wa hone u thoma kha **R320,00** nga nwedzi.

Vha nga kwama Thinashaka kha: 078 231 2345

- | | | |
|-----|--|-----|
| 3.1 | Bulani muano une wa wanala kha iyi khungedzelo. | (1) |
| 3.2 | Ndi mini tshine tsha khou kungedzelwa? | (1) |
| 3.3 | Ndi ngani mukungedzeli o shumisa fonto thukhu phanda na murahu ha mutengo (R320,00)? | (1) |

3.4 Nangani phindulo yo teaho kha mutevhe u tevhelaho:

Tshiga tsha u vhala tsho shumiswaho phanda ha 'kha vha swike fhano!' tshi khou shuma u ...

- A pandela vhagudi.
- B vhidzelela vhagudi.
- C fhuredzela vhagudi.
- D tamisa vhagudi.

(1)

3.5 Kha khungedzelo iyi hu na tshine tsha khou ḥahela. Inwi tshi buleni ni dovhe ni tikedze phindulo yaṇu.

(2)

3.6 Topolani dzina ḥo tou pambiwaho ni dovhe ni li shumise fhungoni.

(2)

3.7 U ya nga mbonalo ya khungedzelo iyi ni vhabona i tshi nga kunga vhagudi vha Khomphyutha? Tikedzani.


(2)

[10]

MBUDZISO 4

TSHIBVELEDZWA TSHA 5: KHATHUNI

Ṭalelani khathuni uri ni ḥo kona u fhindula mbudziso dici no tevhela.



Tsho bvisaho Vho-Maria n̄duni ndi phosho ya holu lugennge ye ya vusa na Takalani kha khofhe dzawe.

- 4.1 Vhathu avha vha vhonala vho dzula ngafhi? Tikedzani. (2)
- 4.2 Hu khou itea mini kha ḥwana o takuliwaho? Tikedzani. (2)
- 4.3 Khethekanyani vhathu vha re kha tshifanyiso itsi kha zwivhili no sedza u nyanyuwa/vhudipfi havho. Tikedzani khethekanyo yanu. (2)
- 4.4 Muthu wa 5 na 6 vha nga vha kha mañwe mafhungo. Tendani kana ni hanedze, ni tikedze phindulo yanu. (2)
- 4.5 Tshifanyiso itsi ni tshi vhona hani? (2)
- [10]

MBUDZISO 5

5.1 TSHIBVELEDZWA TSHA 6: PHUROSA

Vhalani mafhungo a tevhelaho uri ni ḫo kona u fhindula mbudziso dzo disendekaho khao:

Vho-Malwela vho vhidzwa tshikoloni nga vhagudisi nga nthani ha uri ḥwana wavho Luvhengo ha iti mushumo wa tshikolo. Vhagudisi vho talutshedza zwothe zwine Luvhengo a ita musi e tshikoloni. Vho-Malwela vho hanedza zwine a khou ambelelwa zwone, vha fhedza vha tshi ri: 'Nne wanga ḥwana ndi tou mu disa tshikoloni, zwi nga si bvelele uri a si ḥwale mushumo.' Nga itsi tshifhinga ukwo kutukana kwavho kwo vha kwo sokou kotamela fhasi sa ku no nga a ku tshipida tsha zwine zwa khou ambiwa.

Vhagudisi vho ri Luvhengo a yo dzhia bugu dzawe kilasini, o takuwa ḥwana wa khuvhe sa muthu ane a nga si lenge na u vhuya. O ri musi a tshi tou bva nga muñango a livha tshivhanani tshawe tshine a vozha ngatsho. Ha vha hone u shavha ha kutukana.


Vhagudisi na mubebi vho lindela a vha a sa khou vhuya. Muñwe wa vhagudisi a mbo di mu tevhela kilasini he a ri musi a tshi vhudzisa vhagudi, vhe nga zwiseo thukhe! Khonani yawe a kona u ri: 'O bva nga tshivhana tshawe.' Musadzi wa vhathu vho tuwa vho vhaisala. Vhe ndilani vha tshi ambela mbiluni vha ri: 'Arali nda mu wana hayani ndi ḫo mu rwa nga maanda.'

- 5.1.1 Topolani ḥinyanyu mafhungoni aya, ni dovhe ni li shumise flungoni. (2)

- 5.1.2 Kha phara ya u thoma hu na liitiitwa, li topoleni ni dovhe ni li shumise fhungoni. (2)
- 5.1.3 Topolani dzina lo tukufhadzwaho ni li shumise fhungoni. (2)
- 5.1.4 Mafhungoniaya hu na pfanywa ya ipfi 'vhadededzi', li topoleni ni dovhe ni li shumise fhungoni lo teaho. (2)
- 5.1.5 Isani fhungo li tevhelaho kha luambo lwa u vhiga:
Khonani yawe a ri: 'O bva nga tshivhana tshawe!' (1)
- 5.1.6 Thomani fhungo li tevhelaho nga **Vhagudisi** ...
Vho-Malwela vho vhidzwa nga vhagudisi. (1)
- 5.1.7 Isani fhungo li tevhelaho kha khanedza.
O takuwa nwana wa khuvhe. (1)
- 5.1.8 Nangani litanganyi line la nga shumiswa vhudzuloni ha ilo lo talelwaho fhungoni li tevhelaho.
Arali nda mu wana hayani ndi do mu rwa nga maanda.
- A Uri
B Tenda
C Hone
D Na (1)
- 5.1.9 Bulani uri fhungo lo talelwaho li kha limudi lifhio, ni dovhe ni li ise kha tshifhinga tshi daho. (2)

5.2 TSHIBVELEDZWA TSHA 7: TSHIFANYISO

Talelani tshifanyiso, ni vhale na mafhungo o disendekaho khatsho, ni kone u fhindula mbudziso dzi no tevhela.



5.2.1 Nwalani fhungo li tevhela li kha mbudziso.

Kha Maemu hu khou tou fa khaladzi. (1)

5.2.2 Topolani lidadzisi ni dovhe ni li shumise fhungoni. (2)

5.2.3 Sumbedzani vhungoho ha fhungo lo talelwaho. (1)

5.2.4 Mafhungoni aya hu na he muñwali a sumbedza u dzhia sia inwi hu topoleni ni dovhe ni tikedze phindulo yanu. (2)
[20]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C:
MARAGAGUTE:**

40

80